

Obredi za hram i dom u godini 5686.

Sastavio nadrabin Dr. Lepold Fischer, Vršac.

Sefardske obrede, koji se od ovde spomenutih razilaze, zabilježio je u bilješkama ispod teksta g. vrhovni rabin dr. I. Alcalay u Beogradu. Podaci, spomenuti već u kalendaru, izostavljeni su u ovim obredima.

Petak, 18 sept. (**ה' עד' טבת**) Navečer uoči blagdana Nove godine prije polaska u hram mole se pri zapaljivanju svjeća blagoslovi prije polaska u hram mole se pri zapaljivanju svjeća blagoslovi **שְׁחַחִינָה** i **וְלֹא** **יְמִין** **תְּבִשֵּׂת**. Kod večernje službe Božje moli se **שְׁרֵךְ יְמִין הַשְׁבָת**, **לְכָה דָודִי** (**וְלֹא נְרָנָה**, iza haškivenu **וְשִׁמְרוּ תְּקֻעַת** **רְבָה** s dodacima za subotu. Iza tefile kaže se **בְּמַן אֲכֹתָה** i **וּבְכָלוּ**, a otpada. Zatim kiduš za **רְבָה** s dodacima za subotu i **שְׁחַחִינָה**, a kod kuće s početkom **וְיְהִי עֶדֶב**. Iza **עַלְיָנוּ** moli se ujutru i navečer psalam 27, te se za vrijeme 10 dana pokore umeće u svaki kadiš **גָעַלְלָא וְעַלְלָא**, te se za vrijeme 10 dana pokore umeće u svaki kadiš **לְשָׁנָה טְבוּחָה תְּכִתָּבָה**, ženi: **לְשָׁנָה טְבוּחָה תְּכִתָּבָה**, muškarcu: **לְשָׁנָה טְבוּחָה תְּכִתָּבָה**, ženama: **לְשָׁנָה טְבוּחָה תְּכִתָּבָה**. Kod večere⁴⁾ se prije uživanja slatkoga voća i meda moli se **יְהִי רְצָן**.

לְכָה נְרָנָה, מְוּמָר לְדוֹד הַבּוֹ לְה' se izostavlja; posle **הַדְּנִינוּ לְאַלְקִים**, odredjen kod Sefarda za **רְבָה**.

וּבְיוֹם שְׁמַחְתָּכֶם וְשִׁמְרוּ **בְּסִירָה** **בְּסִירָה**.

יְמִילָה עַלְיָנוּ peva se **יְמִילָה**.

תְּבוּבָה לְשָׁנִים רַבּוֹת!

הַמְוֹצִיא Pri večeri je kod Sefarda običaj da se posle jede: a) slatko (od jabuke), b) prasiluk, c) spanać, d) tikvice, e) urme (datule) i f) ribljia glava i pre svakoga od njih čita se naročiti **יְהִי רְצָן**, koji simbolično izražava dobre želje za nastupajuću godinu (vidi **מַהְוָר** za Sefarde).

Subota, 19. sept. (1. dan ר'ה). Kod šahrita kaže se neko-liko pijutim (¹⁾ od 2. dana ר'ה. Zbog subote ne moli se אבינו מלכנו ²⁾ ni kod šahrita ni kod minhe. Vade se 2 tore, a kod izvadjenja tora mole se samo molitve, odredjene za običnu subotu. K prvoj tori se pozivaju 7 osoba, a k drugoj samo maftir. Slijedi י'קום פורקן ³⁾. U šofar se ne duva, jer je subota. Stoga se ne obavlja ni tašlih, već se on odgadja na 2. dan ר'ה iza minhe. Na svršetku ponavljanja מوطח תפליה blagosiljavu kohanim opštinu⁴⁾. — U večernjoj tefili moli se ותורענו, a uz kiduš ujedno havdala i ששהחין. Zato je znak kiduša skraćenje ז'קננה, to znači: ז' = ז'ן blagoslov prije vina, קדרוש = molitva kiduša, נ' = נר blagoslov za upaljivanje svijeća, ה' = הברלה molitva havdale, a ז' = זמן znači זטן. Kod kuće se zapaljuju svijeće uoči blagdana tek iza večernje molitve uz blagoslove ששהחין ו' של יום טוב.

Nedjelja, 20. sept. (2. dan ר'ג) Kod šahrita kaže se neko-liko pijutim (⁵⁾ od 1. dana ר'ג. I kod šahrita i kod minhe moli se אבינו מלכנו. Vade se 2 tore, k prvoj se pozivaju 5 osoba, a k drugoj samo maftir i onda se duva šofar. Iza minhe obavlja se tašlih kraj rijeke ili izvora. — U večernju tefilu za obični dan umeću se rečenice, odredjene za 10 dana pokore, a zbog izmaka blagdana moli se חוננתנו טרא. — U hramu i kod kuće moli se havdala bez svijetla i mirodija, samo vrh vrča vina ili drugoga kojega piće (osim vode) i kaže se blagoslov pred pićem i המבדיל.

Ponedjeljak, 21. sept. (Post Gedalje). Dnevno prije šahrita mole se selihot sve do Jom-kipura. U šemone-esre umeće predmohitelj עניינו između רפאננו i גואל ישרא. Kod šahrita i minhe čita se zbog posta iz tore ויחל, i to kod šahrita bez maftira⁶⁾, a kod minhe s njim. K tori se pozivaju 3 osobe. Kod minhe u šemone-esre umeće se עניינו u odsjeku שמלום רב i moli se ⁷⁾ na

¹⁾ Kod Sefarda nema קרובות.

²⁾ אבינו מלכנו kaže se u oba dana.

³⁾ Nema kod Sefarda uopšte י'קום פורקן.

⁴⁾ Koanim blagosiljavu narod u oba dana kao i svake subote i praznika.

⁵⁾ Vidi tačku 1.

⁶⁾ Kod Sefarda nema מפטיר ni u minhi.

⁷⁾ Kod Sefarda nema שמלום רב nego samo שמלום רב u svima molitvama.

место предмолителј каže и شим шлом. Бербате ханима. За vrijeme 10 dana pokore moli se אַבְנֵי מִלְכָנוּ kod шахрита и минхе. (U subotu otpada ova molitva). Za tih 10 dana umeću se u svaku šemone-esre ujutro i navečer: וּבְתֹהוּב הַמֶּלֶךְ הַקָּדוֹשׁ מֵי בְּמוֹר וּבְרָנוּ בְּסֶפֶר חַיִם.

Petak, 25. sept. U subotnoj molitvi kaže se הקדוש מִן־אֲבוֹת kaže se מִן־אֲבוֹת mnin abot. **הַאֱלֹהִים הַקָּדוֹשׁ** mjesto predmolitelj.

Subota, 26. sept. Kod шахрита kaže se joc er¹⁾ za שְׁבַת שׂוֹבֵה Kod minhe čita se iz tore prvi odsjek sidre berbata, a pozivaju se 3 osobe. Kod molitve večernje otpadaju יְהִי נָעֵם וְיִתְהַלֵּל (יְהִי תְּהִלָּה) i אתה קדוש, a kaže se.

Nedjelja, 27. sept. (יום כיפור). Prije шахрита kažu se ove selihot²⁾ אַדְון אַדְון בְּפִקְדָּךְ הַצְדָּקָה do לְךָ הַצְדָּקָה, onda שׁוּמֵעַ תְּפִלָּה do לְךָ הַצְדָּקָה, zatim וְהַאֲשָׁר אָכוֹר pjesma (Pizmon) דִין אָם יְקַדְּךָ pa i samo jedamput, te יְדִצָּה וְהַסְלָהּות מִשְׁוֹחֵץ צְדָקָה do לְמִנְצָחָה. Predmolitelj moli kadiš i započinje svagdanji шахрит, u kojemu otpadaju לְמִנְצָחָה תְּחִנּוּ אָמ מזמור לתודה וידוי (על חטא וידוי) i שְׁבַת שׂוֹבֵה, što predmolitelj ne ponavlja. — Večera ima da se završi barem jedan sat prije zalaza sunca, jer molitva kol-nidre mora da započne tik pred zalaz sunca. U tome času započinje pošćenje, koje traje do svršetka Jom-kipura (kad se pojave 3 zvijezde). Prije polaska u hram skidaju se cipele i oblače se papuče, a domaćica zapaljuje blagdanske svijeće uz blagoslov על הדלקה נר של יום הכהורות. Zatim se zapaljuje svjetlo zadušnica (u nekim se općinama to čini u hramu). Prije početka kol-nidre ogrnemo se talitom uz blagoslov להתעטף במצח. Na svršetku čitave večernje molitve moli se מְאַת.

Ponedjeljak, 28. sept. (יום כיפור). Danas se takodjer ne oblače cipele, nego papuče. Kod svih se molitava toga dana mole u mahzoru sadržani pijutim i selihot. Njihov broj i izbor ovisi o običaju dotične općine. Kod шахрита moli se מְאַת. Zatim se vade 2 tore, k prvoj se pozivaju 6 osoba, k drugoj samo maftir. Iza čitanja tore održavaju se zadušnice (הברחות נשמות⁴⁾)

¹⁾ Kod Sefarda nema יְצָר.

²⁾ se kaže pri avdali u kući, a ne u hramu.

³⁾ עֲרָב בְּכֻפּוֹר נָהָר סְלִיחֹת Mahoor su isti kao i za vreme deset dana pokajanja (vidi sefardski).

⁴⁾ Sefardi nemaju מְזִכִּיר.

Nato se moli אֱבָרְחָמִים. — Molitva musaf mora da započne prije 12 sati u podne. Kod minhe se pozivaju k tori 3 osobe; treća je osoba ujedno mastir. Kao haftara čita se knjiga o Joni, a zatim iz proroka Mihe (VII, 18—20): מֵאֵל כִּמוֹד. Pri glasnom ponavljanju neila-tefile ostaje aron-hakodeš¹⁾ sve do svršetka te molitve otvoren. U molitvi neili i u אַבְנָה kaže se i חֲתָמָן i mjesto בְּתֻבָּה i כְּתַבְנָה. Nakon neile duva se samo jedamput u šofar. Slijedi svagdanja večernja molitva, u ovu šemone-esre umeće se אֶתְהָה הַזְּנָתָנוּ, našto se moli havdala sa svijetlom bez mirodija. Zato se počinje i u hramu i u kući blagoslov nad vinom ili drugim kojim žestokim pićem, nato slijedi blagoslov za upaljivanje svijeća i המברך.

Utorak, 29. sept. Počevši od toga dana do uključivo 12. oktobra ne kaže se tahnun.

Četvrtak, 1. okt. Kod šahrita ne moli se וְהַזָּהָרְחוּם, a čita se prvi od-jek sidre וְזֹאת הַבְרָכָה, a iza toga ne moli se יְהִי רְצֹן, već למנצח אל ארך אָפִים.

Petak, 2. okt. (ערב סכות). Glede zapaljivanja svijeća vidi 18. sept. — Iza minhe moli se לְבָה דָודִי i (לְבָה נְרָגָנָה²⁾, a iza haškivenu וְיִדְבָּר³⁾ i dodaci, koji se zovu מְעִירִים וּשְׁמָרוֹן a dodaci, koji se zovu בְּמַה מְדַלְקִין⁴⁾ מִן אַבְוֹת i וּכְלָוֹן a ne čita se. Predmolitelj moli kiduš⁵⁾ s dodacima za subotu i שְׁחַחִינוּ. — Kod ulaženja u sjenicu סְכָה moli se najprije za to odredjeni יְהִי רְצֹן, a onda kiduš s početkom יְהִי רְצֹן עַד לְיִשְׁבַּב סְכָה kaže se prije שְׁחַחִינוּ. Taj se blagoslov („lešev basuka“⁶⁾ ima da kaže svih 7 dana sukota odmah iza blagostova za kruh המוציא.

Subota, 3. okt. (Prvi dan Sukota). Kod šahrita moli se jocer⁶⁾, a kod ponavljanja tefile kažu se קְרוּבּוֹת⁷⁾, odredjene za drugi dan Sukota. — Moli se cijeli Halel. — Kod izvadjenja tora mole se samo molitve, odredjene za običnu subotu.⁸⁾ Vade

¹⁾ Dveri ostaju otvorene samo pri početku Neile za vreme himne אל זורא עליליה pa se kod אשר זרוי zatvaraju.

²⁾ Vidi str. 1 primedba 1 posle לְבָה דָודִי čita se psalm za Sukot כאיל תערוג.

³⁾ Kod Sefarda se praznik pominje sa אלה מעדי ד' אשר תקראן.

⁴⁾ קְדוּשָׁה se kaže samo u kući a ne u hramu.

⁵⁾ Nema.

⁶⁾ Pored toga čita se naročiti יְהִי רְצֹן odredjen sa Sukot.

se dvije tora, k prvoj se pozivaju 7 osoba, a k drugoj samo maftir. Zatim slijedi יי'קּוֹם פָּרָקְמָן i t. d. Iza tefile musafa otvara se aron-hakodesh te se mole hošanot אֱלֹהִים נְצֻוָּתָה. Na ovom danu ne blagosiljaju kohanim opština.²⁾ — Kod minhe čita se iz tore početak sidre וַיְאָתֵה הַבְּרָכָה. — Kod večernje molitve kažu se u nekim općinama מְעִירִים, odredjene za prvu večer blagdana. U tefili umeće se וְהַזְדִּיעַנּוּ, a uz kiduš kaže se ujedno havdala i שְׁחִינֵנוּ. Znak je kiduša skraćenje יְקִנְהָז (Značenje vidi Subota 19. septembra). Nato se kaže blagoslov רִישֵׁב בְּסֶכֶת. Svićeće se uz dotične blagoslove zapaljuju tekiza večernje molitve.

Nedjelja, 4. okt. (Drugi dan Sukota). U nekim općinama kaže se kod šabrita jocer³⁾, odredjen za taj dan, a kod ponavlja nja tefile kažu se קְרֻבּוֹת⁴⁾ od prvoga dana Sukota. Iza toga uzmu se lulav u desnu, a etrog (אַתְרוֹג) u lijevu ruku te se kaže za to odredjeni blagoslov i שְׁחִינֵינוּ. Slijedi cijeli Halel. Vade se dvije tore, k prvoj se pozivaju 5 osoba, a k drugoj samo maftir. Iza musaf tefile⁵⁾ vadi se jedna tora, s kojom se pristupa oltaru, pri čem se kaže Hošana i Lemaan amitah. Predmolitelj i svi prisutni posjednici lulava obilaze jedampot oltar. U šemone-esre kod večernje molitve kažu se עלְהָ וְהַחֲנָנָה וְיַבָּא. Havdala se moli samo nad vinom ili drugim žestokim pićem, nato מבידיל.

Ponedjeljak, 5. okt. (Prvi dan polublagdana). Sahrit se moli s tefilin.⁶⁾ U svakoj šemone-esre svih polublagdana kaže se עלְהָ וְיַבָּא. Olmah iza šemone-esre skidaju se tefilin i moli eijeli Halel. K tori se pozivaju 4 osobe; prvoj se osobi čita: וּבַיּוֹם הַשְׁנִי, drugoj: וּבַיּוֹם הַרְבִּיעִי, trećoj: וּבַיּוֹם הַשְׁלִישִׁי, a četvrtoj: וּבַיּוֹם הַשְׁלִישִׁי. Predmolitelj kaže polovicu kadiša (Haci-Kadiš), sprema se tora, a onda slijedi וּבָא לְצִוֵּן. Zatim se moli blagdanska musaf-tefila s dodacima, koji se odnose na taj dan i ka-

1) Vidi str. 31 primedba 3

2) Sveštenici blagosiljaju narod i ovoga dana kao svake slike i praznika.

3) Nema.

4) U mnogim mestima kod Sefarda čitaju se הַשְׁעָנוֹת posle Alela (הַלְּלָה).

5) Jutarnja molitva obavlja se bez tefilin.

6) Razlike u čitanju sv. Tore o polupraznicima Sukota označene su u kalendaru.

קְדוּשָׁה kaže se יְנַקֵּשׁ, a onda se vadi jedna tora, s kojom se pristupa oltaru, pri čemu se kažu Hošana i שְׂעִיר תְּמִימָה²⁾. Predmolitelj i svi prisutni posjednici lulava obilaze jedam put oltar.

Utorak, 6. okt. (Drugi dan polublagdana). Red molitava isti kao jučer. Iz tore čita se prvom pozvaniku: **וביום השלישי**, drugome: **וביום החמישי**, trećemu: **וביום רביעי**, a četvrtome: **וביום חמישי**. — **אבן שתיה** (Hošanah) kaže se: **וביום הדשלאי וביום הרבעי**.

Srijeda, 7. okt. (Treći dan polublagdana). Red molitava ističe kao na prvi dan polublagdana. Iz tore čita se prvo pozvaniku: וביום החמישי וביום הרביעי, drugome: וביום החמישי וביום הרביעי, trećemu: ובל Hošani kaže se a četvrtome: ובל Hošani kaže se למושעת.

Četvrtak, 8. okt. (Četvrti dan polublagdana). Red molitava isti kao na prvi dan polublagdana. Iz tore čita se prvome pozvaniku: וּבַיּוֹם הַשְׁמִישׁ וּבַיּוֹם הַשְׁבִיעֵי — וּבַיּוֹם הַשְׁמִינִי drugome: וּבַיּוֹם הַשְׁבִיעֵי, trećemu: וּבַיּוֹם הַשְׁבִיעֵי — U Hošani kaže se אֶלָּזָן הַמּוֹשִׁיעַ Nivečer iza večere čita se peta knjiga Moj-sijeva⁶, i molitve, koje su odredjenu za ovu noć u תְּקִוָה. Poslije toga čitaju se psalmi.

¹⁾ Kod Sefarda כתר skraćeni.

²⁾ Sefardi imaju drugi ritual za **חושענות** (הנתקדש) u pogledu reda vidi str. 34 primedba 4

⁸⁾ Vidi str. 34 primedba 6.

⁴⁾ Vidi primedba 2. אנה הבורא צולמו.

⁵⁾ Vidi str. 34 primedba 6.

⁶⁾ Probđeniše se cela noć, u kojoj se pored 5. knj. Moj. čitaju još mnoge stvari iz sv. pisma i docnije književnosti, a naročito se čita psalter i posle svake od pet knjiga uvršćuju se סליחות za ovu noć Sefardi imaju naročiti ritual.

Predmolitelj kaže polovicu Kadiša (**חצֵי קָדִשָּׁה**), spremu se tora. Iza אֲשֶׁר i בְּאַתְּ צִוָּן moli se blagdanska musaf-tefila s dodacima, koji se odnose na taj dan. Kao keduša kaže se נְעִירֵץ אֲדֹרֶנְזִי. Iza musaf-tefile vade se sve tore, što se nalaze u u aron-hakodeš, i s njima se pristupa oltaru. Mole se sve Hošanot i obilazi oltar sedam puta. Prije odlaže se lulav i uzima u ruku hošana. Nakon spremanja svih tora udara se hošanom i kaže propisani יְהוָה רָצָן. Slijede עַלְיָת אֶחָד הַמְּלָכָן. -- Navečer prije polaska u hram zapaljuju se svijeće uoči zaključnog blagdana Šemini aceret i kaže blagoslov, spomenut gore za 18. sept. — Iza minhe moli se (već po običaju dotične općine) לְבָבְךָ דָּוִיד עַלְיָת נְרִנָּה. U svim molitvama kažu se dodaci za subotu. Iza tefile slijedi מְרֻבִּים וְיַכְלוּ מִן אֲבוֹת שְׁחַדְיִינְנוּ. Kiduš se moli s otpada. Kiduš se moli s וְיַדְךָ עֲרָב.

Subota, 10. okt. (Šemini aceret, zaključni blagdan). Kod šahrita kaže se jocer. Iza cijelogra Halela čita se knjiga Kohelet¹⁾. Vade se dvije tore a kod izvadjenja tora mole se samo molitve, određene za običnu subotu. K prvoj tori se pozivaju sedam osoba, a k drugoj samo maštir. Nato slijedi יְקֻם פּוֹרָקֵן, a onda zadušnice אָבָה רְחַמִּים (הַזְּבָרָת נְשָׂמִית)²⁾, i Ašre, spremanje tore i blagdanska musaf-tefila. Već u ovoj tefili kaže se משיב הרוח. Kod glasnoga ponavljanja ove tefile moli se predmolitelj גַּשְׁמָן. Na ovom danu ne blagosiljavaju kohanim opštini³⁾. Obično se u sjenici moli u podne samo kiduš, no u nekim se općinama ondje takodjer ruča. Kod minhe se čita prvi odsjek sidre בָּרוּךְ הוּא בְּרָכָה Simhat Tora. Kod večernje molitve kažu se מְעִירִים za Šemini aceret. U tefilu se umeće וְתַדִּיעֵנָה. Iza tefile moli se אַתָּה הָרָאת לְדִעתָה, zatim se vade sve tore i s njima se sedam puta⁴⁾ obilazi oltar (u nekim općinama cijeli hram). Nato se spremaju sve tore osim triju, te se moli אחד שםך גַּדְלֵי. Dok će u ovim trima torama razmataju

¹⁾ Koelet se ne čita, vidi kalendar.

²⁾ Nema ni jedno ni drugo.

³⁾ V. str. 34 primedba 2.

⁴⁾ Nema.

⁵⁾ Kod Sefarda se čine o שְׁמִינִי עַצְרָת 4, u veče 7, a na dan שְׁמַחְתָּה תּוֹרָה 3 akafot.

odsjeci za sjutrašnje čitanje, pjevaju se molitve od Roš-hašane i Jom-kipura. Nakon spremanja tih triju tora moli se kiduš, vidi Subota 19. sept. Upaljivanje svijeća kao 19. sept.

Nedjelja II. okt. (Simhat Tora). Pred נִשְׁמַת kažu se dodaci, koji počinju sa יְוָצֵר) a poslije toga אֶחָד הַרָּאָת (ה'קְפֹות) kao jučer navečer. K prvoj se tori pozivaju svi muškarci i dječaci, koji su već navršili 13. godinu, a onda dječaci ispod 13. godine na jedamput. Ovi kažu nakon drugoga blagoslova nad torom još i molitvu הַמְלָאָךְ Predmolitelj govori מְרֻשָּׁה i poziva חֲתָן הַוֹּרָה. Nakon čitanja iz prve tore polažu se druga i treća tora na oltar, a prva se tora diže u vis i zamata. I treća se tora stavlja na njeno mjesto. Predmolitelj govori מְרֻשָּׁה i poziva בְּרָאִשִׁית. Nakon čitanja iz ove tore polažu se sve tri tore na oltar, predmolitelj moli pol kadiša (חַנִּיא קְדִישָׁה), našto se druga tora diže u vis i zamata, onda se otvara treća tora i poziva maftir. Iza ašre slijede אַשְׁר בְּגַלְל אָבוֹת etc. Ni danas ne blagosiljavu kohanim opština.²⁾ Iza עַלְיָה moli zadnji put 27. psalam: לְדוֹד ה אָזְרֵי יִשְׂעָה. U šemone-esre večernje molitve umeće se אֶחָד חַיָּנָתָנו. U hramu i kod kuće kaže se havdala bez svijetla i mirodija, a moli se blagoslov nad vinom ili drugim kojim žestokim pićem i המבדיל.

Ponedjeljak 12. okt. Kod šahrita se ne kaže ni וְהָא רְחוּם ni לְמַנְצָחָה i אל אַרְךְ אַפִּים. I kod minhe otpada tahnut.

Subota 17. okt. zove se Sabat Berešit (שבת בראשית). U šahritu umeće se jocer¹⁾: Nakon לְפָרַשְׁת בְּרָאִית posvećuje se mladjak Hešvana. Kod minhe otpada צְדָקָתָךְ. Poslije podne čita se u hramu ili kod kuće, برבי נְפָשָׁי, t. j. psalmi 104. i 120.—134. Ti se psalmi čitaju svake subote poslije podne do uključivo 20. marta³⁾. U šemone-esre večernje molitve kaže se עַלְהָה וַיַּבָּא.

Nedjelja 18. okt. (Roš-hodeš Hešvan). U svakoj šemone-esre kaže se עַלְהָה וַיַּבָּא, a otpada kod šahrita i minhe. Kod šahrita moli se polovica Halela, vadi se jedna tora i pozivaju 4

¹⁾ Nema.

²⁾ Vidi str. 34. primedba 2.

³⁾ Sefardi čitaju svake subote (privatno) שִׁיר וְהַמְנִיא אַפִּי bez razlike doba godine; ברבי נְפָשָׁי samo o roš-hodešu kada ne pada subotom.

osobe. Poslije אָשֶׁר־יְבוֹא לְצִיּוֹן skidaju se tefilin i moli musaf-tefila za mladjak. Iza בָּרוּכִי נִפְשֵׁי עַלְיָה kaže se (104. psalam).

Ponedjeljak, 19. okt. (2. dan Roš-hodeša). Red molitava kao jučer. U šemone-esre večernje molitve otpada.

Subota, 7. nov. U šahritu umeće se אֲדֹבָה לְפָרְשָׁת וַיְרָא. Poslije prije spremanja tore kaže predmolitelj מִשְׁבְּרָךְ ueči (הענotta שְׁנִי וְחַמִּישִׁי וְשְׁנִי).

Ponedjeljak, 9. nov. Kažu se selihot za תְּמִימָדָה).

Četvrtak, 12. nov. Red molitava kao u ponedjeljak, 9. nov. Kažu se selihot za תְּמִימָשׁ).

Subota 14. nov. Iza יְקָוָם פָּרָקָן posvećuje se mladjak Kisleva, koji pada na utorak, 17. i na srijedu, 18. nov.

Ponedjeljak, 16. nov. Red molitava kao u ponedjeljak, 9. nov. Kažu se סְלִיחֹות שְׁנִי תְּנִינָה za molitve za תְּהִנָּה. Poslije podne održavaju se molitve za יּוֹם כְּפֹרָת. Kod minhe otpada תְּהִנָּה. Uoči Roš-hodeša kaže se kod šemone-esre u večernjoj molitvi יְלֹה וְבָא.

Utorak, 17. nov. (Roš-hodeš Kislev). Red molitava kao u nedjelju, 18. oktobra.

Srijeda, 18. nov. (2. dan Roš hodeša). Red molitava kao u ponedjeljak, 19. okt.

Subota, 5. dec. U šemone esre večernje molitve u odsjeku בָּרְךָ עַלְיָה počinje se moliti תְּהִנָּה וְמִתְּרָא, koje se riječi kazuju u svakoj šemone-esre običnoga dana do Pesaha.

Petak, 11. dec. Uoči Hanuke moli se kod kuće minha i zapaljuje prva Hanuka-svjećica, pri čem se kaže i שְׂהִירִים. Tek onda se zapaljuju svijeće za subotu. I u hramu se prije zapaljuje Hanuka-svjećica. Za svih se 8 dana Hanuke umeće u svaku tefilu i u stolnu molitvu odsjek בִּימֵי מִתְהִזּוֹן עַל הַנְּסִים i עַל הַנְּסִים i עַל הַנְּסִים.

Subota, 12. dec. שבת הַנְּכָה, prvi dan Hanuke; kod šahrita kaže se za tu subotu odredjeni jocer¹⁾, a iza tefile cijeli Halel. Vade se dvije tore. Iza יְקָוָם פָּרָקָן posvećuje se mladjak Tsveta. — Kod minhe otpada צַדְקָתָךְ. Iza večernje molitve izmedju וְאַתָּה קְדוּשָׁךְ i וְיִתְן לְךָ i וְאַתָּה לְךָ zapaljuju se 2 Hanuka-svjećice. Havdala moli se kao obično tek iza וְיִתְן לְךָ. No kod kuće se najprije moli havdala, a onda zapaljuju dvije hanuka svjećice. — Hanuka-svjećice zapaljuju se vazda s lijeva na desno uz propisana dva blagoslova.

Nedjelja, 13. dec. (2. dan Hanuke). Iza šemone-esre šahrita moli se cijeli Halel, zatim se vadi jedna tora, kojoj se pozivaju

¹⁾ Nema.

²⁾ U hramu se hanukine svetiljke pale pre עַלְיָה od minhe

3 osobe. — U hramu se danas zapaljuju 3 svjećice između minhe i večernja molitve, a kod kuće vazda iza večernje molitve.

Ponedjeljak, 14. dec. (3. dan Hanuke). Red molitava kao jučer. Na večer se zapaljuju 4 svjećice.

Utorak, 15. dec. (4. dan Hanuke). Red molitava isti. Na večer 5 svjećica.

Srijeda, 16. dec (5. dan Hanuke). Red molitava isti. Na večer 6 svjećica. — Uoči Roš-hodeša kaže se u šemone-esre večernje molitve **עליה ויבא**.

Četvrtak, 17. dec. (6. dan Hanuke). 1. dan Roš-hodeša Teveta. U svakoj se šemone-esre kaže i **עליה ויבא**; moli se cijeli Halel. Nato se vade 2 tore, prvoj se pozivaju 3 osobe i čita odsjek od **אשׁ חֶדֶשׁ**. Drugoj se tori poziva samo jedna osoba i čita odsjek za Hanuku. Nakon spremanja tora kaže se **אשר ל' בָּנָה לְבָנָה**, skidaju se tefilin i moli musaf-tefila za **ראש חֶדֶשׁ** umetnuvši **על הנִמְזָבֵחַ**. — Navečer 7 svjećica.

Petak, 18. dec. (7. dan Hanuke). 2. dan Roš-hodeša. Red jutarnjih molitava kao jučer. — Navečer vidi petak 11. dec. — Zapaljuje se 8 svjećica. — Kod večernje molitve ne kaže se više **עליה ויבא**.

Subota, 19. dec. (8. dan Hanuke, druga **שבת הנוכבה**). Kod šahrita kaže se za taj dan odredjeni jocer¹⁾, a iza tefile cijeli Halel. Vade se 2 tore. — Kod minhe otpada **צדקה**, isto tako **על הנִמְזָבֵחַ** u šemone-esre večernje molitve.

Nedjelja, 27. dec. (Post 10. Teveta = **עשרה בטבת**). Kod ponavljanja šemone-esre mole se selihot u odsjeku **בלחה לטן**. Pred-molitelj kaže u šemone-esre između **רְפָאָנוּ נֹאָל שְׂדָאָל עֲנֵנָה**. Iza tahnuna vadi se jedna tora. — Kod minhe iza **אֲשֶׁר** vadi se jedna tora, a treći je pozvanik ujedno maftir.²⁾ — Gleda dodatak u šemone-esre od minhe vidi pondjeljak 21. sept

Subota, 9. jan. Iza **יקום פירקן**³⁾ posvećuje se mladjak Ševata.

Četvrtak, 14. jan. Uoči Roš-hodeša kažu se poslije podne molitve za **יְמִין בְּבוֹר קְטוּן**, jer to u petak nije dopušteno. Poslije ove molitve kaže se tahnun, a onda kadiš s **תְּהִקְבִּיל**, nato psalm 20: **לְמִנְצָחָה**.

1) Nema.

2) Sefardi nemaju maftir.

3) Umesto **יקום פירקן** Sefardi kažu **מי שברך לקהל** (vidi Sefard. Sidur.)

Petak, 15. jan. U šemone-esre večernje molitve kaže se עַד הַיּוֹבָא.

Subota, 16. jan. (שבת ראש חנוך). Kod šahrita kaže se za taj dan odredjeni jocer¹⁾, a onda polovica Halela. Vade se 2 tore. — U musaf-tefili kaže se ארחת צדקה mjesto תבנות שבת. Kod minhe otpada צדקה.

Subota, 30. jan. (שבת שידך). Kod šahrita moli se jocer¹⁾ za tu subotu. Kod minhe otpada צדקה.

Subota, 6. febr. Kod šahrita²⁾ jocer¹⁾.

Četvrtak, 11. febr. Drži se יומם כביר קמן.

Subota, 13. febr. (שבת סקלים). Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu. Vade se 2 tore. Iza יקיים פורחן³⁾ posvećuje se mladjak Adara. Kod ponavljanja tefile kaže se jocer¹⁾. Kod minhe otpada צדקה. U šemone-esre večernje molitve kaže se עלה ייבא.

Nedjelja, 14. febr. (ראש חנוך אדר). Red molitava v. nedjelja 18. okt 1925.

Ponedjeljak, 15. febr. (ר'ח). Red molitava kao u nedjeljak 19. okt 1925

Subota, 20. febr. Kod šahrita kaže se jocer¹⁾ pri prvoj חטפכה.

Četvrtak, 25. febr. (חנוכה אחרית דדהה). Post Esterin. Red molitava kao u nedjelju, 27. dec 1925. Kod šahrita kažu se selihot za taj post. — Kod večernje molitve u hramu daje se pol šekela מחצית השקל.

Subota, 27. febr (שבת וכור). Kod šahrita³⁾ kaže se jocer¹⁾ za tu subotu. Vade se 2 tore. Kod minhe otpada צדקה. U šemone-esre večernje molitve iz modim moli se ע"ה הגשים מרדכי. Iza šemone-esre moli predmolitelj kadiš s הרקבל בימי מרדכי a pri čitanju megile⁴⁾ kaže 3 blagoslova. Nakon čitanja megile mole se את ריבנו ורבי נعم ושושנת יעקב, אשר הניא הרב את ריבנו ואתה קדוש. Predmolitelj moli kadiš, zatim לך i havdalu.

Nedjelja, 28. febr. (פורים). Kod ponavljanja šemone esre šahrita kaže se jocer. Iza šemone esre kaže predmolitelj polovicu

¹⁾ Nema

²⁾ Na פסוקין דומרא kod širah ש' בשליח

³⁾ Na נשמת ש' כבורי ובור מרדכי Jude ha-Levi-a: מי כמוך ואין כמוך (vidi Sidur Sefard.).

⁴⁾ Pre čitanja peva se jedan pizmon מנילה (porim lenu), za koje se vreme skupljaju od posetilaca hrama novčani darove מעות פורים za razne svrhe kao

kadiša i vadi jednu toru, kojoj se pozivaju 3 osobe. Iza spremanja tore čita se megila¹⁾ s prethodna 3 blagoslova, a nakon čitanja kaže se שושנה יעקב ור' בון. Moli se אשר ובעל ציון²⁾. Tefilin se skidaju tek nakon čitanja megile. — Kod minhe otpada tahnun. U šemone-esre večernje molitve ne kaže se više על הנטם. Priredjuje se svečana i vesela večera סעודת פורים i uopće na taj dan darivaju prijatelji i siromasi.

Ponedjeljak, 1. marta. Tahnun se toga dana uopće ne kaže³⁾. Nakon čitanja tore otpadaju למנצח ימי רצון i.

Subota, 6. marta (שבת פרה). Kod šahrīta kaže se jocer²⁾ za tu subotu. Vade se 2 tore.

Subota, 13. marta. (שבת החדש). Kod šahrīta kaže se jocer²⁾, za tu subotu. Vade se 2 tore. Nakon ייקום פורקן²⁾, posvećuje se mladjak Nisana uz za to odredjene molitve. I kod ponavljanja musaf-tefile kaže se jocer²⁾.

Ponedjeljak, 15. marta. Tahnun otpada. Popodne jom kipur katan²⁾. U šemone-esre večernje molitve יעללה ויבא uoči Roš-hodeša Nisana.

Utorak, 16. marta. (Roš-hodeš Nisan). Red molitava kao na svaki Roš hodeš (vidi nedjelu, 18. okt.). U čitavom mjesecu Nisanu otpada tahnun, a isto tako nakon čitanja tore ponedjeljkom i četvrtkom. (Ne otpadaju למנצח i אל ארך אפם⁴⁾). Kod subotne minhe otpada צדקה.

Subota, 27. marta (שבת הנול, Velika subota). Kod šahrīta jocer²⁾ za tu subotu. Popodne čita se kod kuće iz Hagade Pesaha עבדים חיינו do כל ענותנו ללבפר על. Iza šemone-esre večernje molitve moli predmolitelj kadiš s התקבלה. Slijedi ייתן לך. — Molitve וודח נעם וארחה קדוש i otpadaju.

Nedjelja, 28. marta. Iza večernje molitve, kad se već smračilo, spremi se חנוך.

Ponedjeljak, 29. marta. (ערב פסח) Kod šahrīta otpadaju psalmi לTOTAH i מומור למנצח. Iza šahrīta priredjuje rabin Si ju m za prvorodjenje.⁵⁾ U mestima, gdje nema rabina, moraju provo-

ובא לציון¹⁾ se čita kako u veče tako i danju izmedju מנילה¹⁾ i ואלה קדושים.

²⁾ Nema.

³⁾ U Beogradu se i drugog dana Purima čita מנין ה ali bez הרב את ריבנִי i bez ברכה.

⁴⁾ Kod Selarda se ne kaže ni to.

⁵⁾ I u mestima, gde ima rabina, dužni su prvorodjeni da poste uoči pesaha.

rodjeni cijeli dan da poste i kažu עֲנָנוּ u šemone esre minhe u odsjeku שְׁמַע קָלֹנוּ. — Hamec se smije jesti do 9 sati prije podne, a u 10 sati¹⁾ se on spaljuje, pri čem se kaže drugi כל להפריש חִמְרָא. — Prije podne se nad Macot govori blagoslov: לְהַפְּרִישׁ הַלְּלָה מִן הַעֲסֵה. — Navečer se pri zapaljivanju blagdanskih svijeća kažu blagoslovi: שְׁחַנְיָנוּ וְלְהַדְלִיק נֶר שֶׁל יוֹם טוֹב מַעֲרִיבִים. — Kod večernje se molitve mole mole blagoslov: מַעֲרִיבִים. — Prve dvije večeri blagdana ne moli se u hramu kiduš. Kod kuće se te dvije večeri drži s e d e r.

Utorak, 30. marta. (1. dan Pesaha). Kod šahrita jocer.²⁾ Cijeli Halel. Vade se 2 tore, k prvoj se pozivaju 5 osoba, k drugoj samo maftir. Nato ašre, spremanje tora i musaf-tefila. Kod ponavljanja³⁾ ove tefile moli se Tal. Time se prestaje u tefilu moliti משיב הרוח. Kohanim blagosiljavaju opštini. — Kod večernje se molitve kažu blagoslov: מַעֲרִיבִים. Iza tefilе započinje brojenje omera: הַוּם יוֹם אֶחָד לְעַזְרָה. — Zapaljivanje svijećaiza večernje molitve uz jučerašnje blagoslove.

Srijeda, 31. marta. (2. dan Pesaha). Kod šahrita jocer,³⁾ cijeli Halel; izvadjenje tora i broj pozvanika kao jučer. Kohanim blagosiljavaju opštini. — U šemone-esre večernje molitve moli se וְתִזְמַל וְתִפְצַר אֶחָד חִנְנָתָן, a prestaje se moliti הַוּם שְׁנִי יְמִים לְעַטְמָר. Iza šemone esre nastavlja se brojenje omera: הַוּם שְׁנִי יְמִים לְעַטְמָר. — U hramu i kod kuće havdala bez svjetla i mirodija. Zato se kaže prije blagoslov nad vinom ili drugim kojim žestokim pićem, nato blagoslov המבדיל.

Četvrtak, 1. aprila. (1. dan polublagdana, הַוּם המועד). Kod šahrita otpada latoda מַזְמִיר לְתוֹדָה. U šemone-esre moli se יְעַלְה וְיַכָּא. Iza šemone-esre polovica Halela; izvadjenje 2 tora, k prvoj se pozivaju 3 osobe, k drugoj samo jedna. Toga se dana skidaju tefilin⁴⁾ tek nakon čitanja prve tore, a prije čitanja druge; na druge se polublagdane naprotiv to čini odmah iza šemone esre prije Halela. Iza čitanja spremaju se tore, mole se וְכָא אַשְׁרָיו i bez לְמַנְצָחָה, zatim blagdanska musaf-tefila s umetnutim bi-

¹⁾ dolazi otprilike u 8%, u jutru.

²⁾ Ako se שְׁמַרְתָּה spravlja u kući.

³⁾ Nema.

⁴⁾ Kod Sefarda pre מַזְמִיר, jer se obično ne ponavlja.

⁵⁾ O polupraznicima Pesaha kao i Sukota ne meće se kod Sefarda תפִּלְין.

blijskim stihovima za taj dan¹⁾). No moli se keduša נקדש²⁾. Iza otpada psalam שמיור לאכפ' עליינו — Kod šemone-esre minhe i večernje molitve kaže se יעלדה ויבא. Kad je već pao mrak, nastavlja se brojenje omera: **הוּם שְׁלַשָּׁה יְמִים לְעֹמֶר**.

Petak, 2. aprila (2 dan polublagdana). Red jutarnjih molitava kao jučer. — Na večer נרננה ל'בָה דָרוּי וְלִבְוּ נְרַנְנָה, ali stih otpada. U tefili kaže se בְמֵה מְדֻלִיקֵי, יְעַלְהָ וְיָבָא חַתְנָעָרִי. Brojenje omera: **הוּם אֲרַבָּעָה יְמִים לְעֹמֶר**.

Subota, 3. aprila (šabat Chol ha-mo'ed šel Pesah). Kod šahrita jocer³⁾. U tefili uvijek יְעַלְהָ וְיָבָא. Iza polovice Halela čita se knjiga Šir-haširim.⁴⁾ Vade se 2 tore. U posljednjem se blagoslovu haf-tare ne spominje blagdan Pesah. Moli se blagdanska musaf-tefila s dodacima za subotu — Kod minhe čita se iz tore prvi odsjek sidre. — Iza šemone-esre u večernjoj molitvi moli pred-molitelj kaduš s תְּקִבָּלָה, הַתְּקִבָּל, jer se ne mole ni יְהִוָּה קָדוֹשׁ וְיְהִי נָעָם ni מְעָרֵבִים⁵⁾. Ni u hramu ni kod kuće ne kaže se iza kiduša וְתִן זֶה חַמְשָׁה יְמִים לְעֹמֶר. Zatim זֶה חַמְשָׁה יְמִים לְעֹמֶר i havdala kao na izmaku obične subote.

Nedjelja, 4. aprila (4. dan polublagdana). Red jutarnjih molitava kao u četvrtak, 1. aprila. — Navečer prije polaska u hram zapaljuju se blagdanske svijeće, pri čem se kaže samo blagoslov: שְׂחִינָה נֶר שְׂלֵוּתָה בְּזַבְּזָבָן. — Kod večernje molitve מְעָרֵבִים⁶⁾. Ni u hramu ni kod kuće ne kaže se iza kiduša שְׂחִינָה. — Brojenje 6. dana omera.

Ponedjeljak, 5. apr. (7. dan Pesaha). Kod šahrita jocer³⁾. Iza tefile polovica Halela. Vade se 2 tore. K prvoj se pozivaju 5 osoba, k drugoj samo mastir. Kod ponavljanja tefile blagosiljavu kohanim opštini. — Kod večernje molitve מְעָרֵבִים. — Brojenje omera **הוּם שְׁבָעָה יְמִים שְׁבָעָה אֶחָד לְעֹמֶר**⁵⁾. — Kiduš kao jučer. Blagdanske se svijeće uz jučer pomenuuti blagoslov zapaljuju tek nakon večernje molitve.

¹⁾ Na Chol ha-mo'ed se kod Sefarda naročito naznačuje praznik rečima בְּיֹם הַנְּמִצּוֹת הַהִיא וּבְיֹום מִקְרָא קְדָשׁ הַהִיא dok se na kaže isto tako i o prazniku Sukota.

²⁾ Kod Sefarda kao i kod Sukota samo skraćen t. j. do קְדוֹשָׁה קְדוֹשָׁה קְדוֹשָׁה zatim slednje od običnih dana.

³⁾ Nema.

⁴⁾ Se kod Sefarda obično čita o subotama izmedju petkom u veče pre נרננה; isto tako o istim subotama čitaju se פְּרִקְעָן אֲבוֹת pre minhe svake subote po jedan perek.

⁵⁾ **הוּם שְׁבָעָה יְמִים לְעֹמֶר שְׁבָעָה אֶחָד**.

Utorak, 6. apr. (8. dan Pesaha). Red šahrita kao jučer. Iza maftira zadušnice **ה'וכרת נשׁוּת**, onda **אָשֶׁר** (**אָבָדְרָחִים**), onda **אֲתָה חֹנֵנָתָנוּ** večernje molitve. Brojenje 8. dana omera. U hramu i kod kuće havdala, samo nad vinom ili drugim kojim žestokim pićem i blagoslov **הַמְבָדֵל**.

Srijeda, 7. apr. Do konca mjeseca Nisana otpada tahnun, no **וְלֹמַצֵּח** moli se izmedju **אָשֶׁר** i **וּבָא לְצִין אָשֶׁר**. — Iza večernje molitve brojenje 9. dana omera.

Četvrtak, 8. apr. Brojenje 10. dana omera (iza večernje molitve).

Petak, 9. apr. Brojenje 11. dana omera (iza večernje molitve).

Subota, 10. apr. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu (prvu iza Pesaha). Iza **יְקֻם פָּרָקֵן** posvećenje mladjaka Ijara, zatim **אָבָדְרָחִים**. — Popodne se čita 1. poglavlje **פָּרָקֵן אֲבוֹת**. — Kod minhe otpada **צְדָקָתָךְ**. — Iza večernje molitve izmedju **וְאַתָּה קָדוֹשׁ לְךָ** i **יְהִי רָחֵל** brojenje 12. dana omera.

Nedjelja, 11. apr. Navečer brojenje 13. dana omera.

Ponedjeljak, 12. apr. Navečer brojenje 14. dan omera.

Utorak, 13. apr. Kod šemone esre u večernjoj molitvi uoči roš-hodeša moli se **וַעֲלֵה וּבָא**. — Navečer brojenje 15. dana omera.

Srijeda, 14. apr. (1. dan roš-hodeša Ijara). Red molitava kao u nedjelju, 18. okt. — Navečer brojenje 16. dana omera.

Četvrtak, 15. apr. (2. dan roš-hodeša Ijara). Red molitava kao u ponedjeljak, 19. okt. — Navečer brojenje 17. dana omera.

Petak, 16. apr. Kod šahrita opet tahnun. — Navečer brojenje 18. dana omera.

Subota, 17. apr. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu (drugu iza Pesaha). Iza **יְקֻם פָּרָקֵן** sljedi **אָבָדְרָחִים** zatim **אָשֶׁר**. Nato prije spremanja tore kaže predmolitelj **מִ שְׁבַּרְךָ לְתַעֲנֵת שְׁנִי וְתִמְשִׁישׁ** **יְשִׁינֵי**. — Popodne II. poglavlje **פָּרָקֵן אֲבוֹת**. — Navečer brojenje 19. dana omera.

Nedjelja, 18. apr. Navečer brojenje 20. dana omera.

Ponedjeljak, 19. apr. Red šahrita kao u ponedjeljak, 9. nov. — Navečer brojenje 21. dana omera.

Utorak, 20. apr. Navečer brojenje 22. dana omera.

Srijeda, 21. apr. Navečer brojenje 23. dana omera.

Četvrtak, 22. apr. Red šahrita kao u četvrtak, 12. nov. — Navečer brojenje 24. dana omera.

¹⁾ Nema.

הבדלה מוצאי שבת ²⁾ kaže se omer posle

Petak, 23. apr. Navečer brojenje 25. dana omera.

Subota, 24. apr. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu (treći iza Pesaha). — Iza יי'קּוּם פָּרָקִין slijedi אַב הַרְחָמִים אֶת¹⁾, zatim אֲשֶׁר i t. d. — Popodne III. poglavlje פָּרָקִין אֲבוֹת. — Navečer brojenje 26. dana omera.

Nedjelja, 25. apr. Navečer brojenje 27. dana omera.

Ponedjeljak, 26. apr. Red šahrita kao u ponedjeljak, 16. nov. — Navečer brojenje 28. dana omera.

Utorak, 27. apr. Navečer brojenje 29. dana omera.

Srijeda, 28. apr. Navečer brojenje 30. dana omera.

✓ **Četvrtak, 29. apr.** Navečer brojenje 31. dana omera.

Petak, 30. apr. Navečer brojenje 32. dana omera.

Subota, 1. maja. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu (četvrtu iza Pesacha). Iza יי'קּוּם פָּרָקִין slijedi אַב הַרְחָמִים אֶת¹⁾, zatim אֲשֶׁר i t. d. — Popodne IV. poglavlje פָּרָקִין אֲבוֹת. — Kod minhe otpada צְדֻקָּה — Navečer izmedju daju וַיְתַן לְךָ וְאֶתְּנָה קְדוּשָׁה brojenje 33. dana omera

Nedelja, 2. maja. (לְגַע בְּעַמֵּד). Zbog maloga blagdana »Lag baomer« otpada tahnun kod šahrita i minhe. — Navečer brojenje 34. dana omera.

Ponedjeljak, 3. maja. Navečer brojenje 35. dana omera.

Utorak, 4. maja. Navečer brojenje 36. dana omera.

Srijeda, 5. maja. Navečer brojenje 37. dana omera.

✓ **Četvrtak, 6. maja.** Navečer brojenje 38. dana omera.

Petak, 7. maja. Navečer brojenje 39. dana omera.

Subota, 8. maja. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu (petu iza Pesaha). Iza יי'קּוּם פָּרָקִין posvećenje mladjaka Sivana, zatim אַב הַרְחָמִים אֲשֶׁר i t. d. — Popodne V. poglavlje פָּרָקִין אֲבוֹת — Navečer izmedju וַיְתַן לְךָ וְאֶתְּנָה קְדוּשָׁה brojenje 40. dana omera

Nedelja, 9. maja. Navečer brojenje 41. dana omera.

Ponedjeljak, 10. maja. Navečer brojenje 42. dana omera.

Utorak, 11. maja. Navečer brojenje 43. dana omera

Srijeda, 12. maja. Navečer brojenje 44. dana omera.

✓ **Četvrtak, 13. maja.** Popodne uoči roš-hodeša Sivana moli se יְוָיָב. Kod minhe otpada tahnun. U šemone esre večernje molitve יְעַלְה וְיַבָּא. — Brojenje 45. dana omera.

Petak, 14. maja. (דָּאַשׁ חֲדַשׁ סִיוֹן). Red jutarnjih molitava kao u nedjelju, 18. okt. — Navečer brojenje 46. dana omera.

Subota, 15. maja. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu (zadnju

¹⁾ Nema.

prije blagdana Iza sljedi (אֶת קְרֻבֵי רָחִמָּה שְׁבָעוֹת) — Popodne VI. poglavje. — Kod minhe otpada צְדָקָתְךָ — Nakon šemone-esre u večernjoj molitvi moli predmolitelj kadiš s חַתָּבָל, jer otpadaju (אַתָּה קָדוֹשׁ וַיְהִי נָעֵם). — Brojenje 47. dana omera.

Nedje'ja, 16. maja. Kod šahrita i minhe otpada tahnun, no בְּאַל מְנַחָּה, moli se izmedju אֲלֵל מְנַחָּה, Navečer brojenje 48. dana omera.

Ponedjeljak, 17. maja. Red molitava kao jučer. Moli se אַל אֲרָךְ אַפִּים (אִידִי רָצְוָן), no iza čitanja tore otpada. — Zadnje brojenje omera: 49. dan.

Utorak, 18. maja. (ערֵב שְׁבָעוֹת). Red šahrita kao u nedjelju, 16. maja. — Navečer se zapaljuju blagdanske svijeće uz blagoslove (מעריבים). iza čitanja tore otpada. — Kod večernje molitve תְּקִין שְׁחִינָה. Iza večere čita se תְּקִין שְׁחִינָה. Iza večere čita se תְּקִין שְׁבָעוֹת).

Srijeda, 19. maja (1. dan). Kod šahrita jocer¹⁾. Iza tefile cijeli Halel. Vade se 2 tore: k prvoj 5 osoba, k drugoj samo maftir. Pošto je prva osoba pozvana k tori, pjeva predmolitelj naizmjence s općinom pjesmu אֲקָדְמוֹת. Iza maftira, spremanja tora, blagdanska musaf tefila s dodacima za Šavuot. Kod ponavljanja tefile dodaje se pijut (אַתָּה הַנְּחַלָּת) a poslije toga blagosiljavaju kohanim opštinu. — Kod večernje molitve (מעריבים). Iza večernje molitve zapaljivanje blagdanskih svijeća uz blagoslove kao jučer.

Cetvrtak, 20. maja (2. dan) (שְׁבָעוֹת). Kod šahrita jocer¹⁾. Iza tefile cijeli Halel. Zatim čitanje knjige Rut.⁵⁾ Vade se 2 tore: k prvoj 5 osoba, k drugoj samo maftir. Iza blagoslova prije hafte kaže maftir (יצֵב פָּתָגָם), našto čita haftaru. Odmah zatim

¹⁾ Nema.

²⁾ O subotama, koje prethode prazniku, izostavlja se samo יֹשֵׁב בְּסִתְרָה, dok se kod Sefarda ואַתָּה קָדוֹשׁ kaže.

³⁾ Kod Setarda i on izostavlja kad god nema תְּחִנּוּן, to isto važi i za אל אֲרָךְ אַפִּים.

⁴⁾ Kod Setarda se prva noć Šavuota posle večere probde niše cela noć i provodi se u čitanju תנ"ך kao i Mišne i Zoara (vidi Ritual za tu svrhu).

⁵⁾ Knjiga o Ruti čita se kod Sefarda pre minhe i to u oba dana Šavuota, svaki dan po jednu polovinu (1. dan 1, 1—3, 7; 2. dan 3, 8—4, 22).

zadušnice, אָבְרַהֲמִים¹⁾, אָשֶׁרְיָה²⁾, spremanje tora i blagdanska mu-saf tefila kao jučer. Kod ponavljanja te tefile dodaje se אָזְהָרָת רַאשִׁית, a poslije toga blagosiljaju kohanim opštinu. — Kod šemone esre večernje molitve אָחָת הַוְנֶתֶן. U hramu i kod kuće havdala bez svijetla i mirodija, samo nad vinom ili drugim kojim žestokim pićem i blagoslov הַמְבָדֵל.

Petak, 21. maja. Kod šahrita otpada tahnun, no moli se između אשרְיָה לְצִיּוֹן וְבָא לְצִיּוֹן אַבְּוֹתָה¹⁾.

Subota, 22. maja. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu iza Šavuota — Popodne I. poglavlje אַבְּוֹתָה פְּרָקִין²⁾.

Subota, 29. maja Kod šahrita מאורה¹⁾. Popodne II. poglavlje נְפָגָה²⁾.

Subota, 5. juna. Kod šahrita אַהֲבָה¹⁾ za sidru. Iza שלָחֵן²⁾ יְקֻם פָּרָקִין posvećenje mladjaka Tamuza. Popodne III. poglavlje נְפָגָה³⁾.

Četvrtak, 10. juna. Popodne קְרָבָה¹⁾.

Petak, 11. juna. Kod večernje subotnje tefile uoči roš-hodeša.

Subota, 12. juna. (1. dan roš-hodeša Tamuza). Kod svake današnje i sjutrašnje tefile עלְהָ יוּבָא. Iza šahrit-tefile polovica Halela. Vade se 2 tore. Popodne IV. pogl. נְפָגָה²⁾. Kod minhe otpada צְדָקָתָה³⁾.

Nedjelja, 13. juna. (2. dan roš-hodeša Tamuza). Red molitava kao u pondjeljak, 19. okt.

Subota, 19. juna. Kod šahrita אַהֲבָה¹⁾ za sidru. Popodne V. pogl. נְפָגָה³⁾.

Subota, 26. juna. Popodne VI. pogl. נְפָגָה²⁾.

Utorak, 29. juna. שבעה עשר בחמו¹⁾, post 17. Tamuza). Red molitava kao u nedjelju, 27. dec. Mole se selihot za taj post.

Subota, 3. jula. Iza יְקֻם פָּרָקִין¹⁾ slijedi אָשֶׁרְיָה²⁾, אָבְרַהֲמִים³⁾ i t. d. — Popodne I. pogl. נְפָגָה⁴⁾.

Subota, 10. jula. Iza יְקֻם פָּרָקִין¹⁾ posvećenje mladjaka Ava, zatim אָבְרַהֲמִים²⁾, אָשֶׁרְיָה³⁾ i t. d. — Popodne II. polgl. נְפָגָה⁴⁾.

Nedjelja, 11. jula. — Popodne uoči roš-hodeša קְרָבָה¹⁾. Kod minhe otpada tahnun. Kod šemone esre večernje molitve עלְהָ יוּבָא.

¹⁾ Nema.

²⁾ פְּרָקִין אַבְּוֹתָה se kaže samo do Šavuota posle toga se više ne kaže.

Ponedjeljak, 12. jula. (ראש חודש א' ב') Red molitava kao u ponedjeljak, 19. okt.

Subota, 17. jula. (יום פרקון שבת חזון). Iza slijedi (יקום פרקון), אב הרחמים i t. d. Popodne III. pogl. א' פ"ג²⁾.

Ponedjeljak, 19. jula. (ערב תשעה בא' ב'). Prije zalaska sunca jede se uoči posta priprosta večera (bez mesa), pri čem se u žalobni spomen razorenja Jerusalima uživa kuhano jaje kao iza pogreba. Zalaskom sunca započinje post i traje do utorka navečer (kad se pojave 3 zvijezde). Kod minhe otpada tahnun, a iza minhe slijedi pomenuta večera (סעודה המפסקת). Početkom ovoga posta skida se zastor s aron-hakodeša. Takodjer se skidaju cipele kro kod žalosti šiv'a. Večernja se molitva šapuće. Iza šemone-esre kaže predmolitelj kadiš s תתקבל, zatim se sjeda na niske stolčice i čitaju knjige Eha i kinot. Nato se ustaje i moli ואהה קדוש, predmolitelj moli cijeli kadiš (bez עליינו) i תתקבל. I kroz kuće se sjeda samo na niske stolčice.

Utorak, 20. jula. (תשעה כא' ב'). Cipele se ne oblače cijeli dan. Šahrit se moli bez talita (טלית) i tefilina. Kod jutarnjih blagoslova otpada עוטר ישראל בתפארה. Kod ponavljanja šemone-esre kaže predmolitelj עננו, a iza šemone esre polovicu kadiša (tahnun otpada). Vadi se jedna tora: tri pozvanika, treći je ujedno maftir. Nakon čitanja tore moli predmolitelj polovicu kadiša, a maftir čita haftoru, sprema se tora, sjeda se na niske stolčice i kažu se Kinot³⁾. Nato se stojeći moli ונא למצו אשורי i pri čem u potonjem otpada stih: וגו נא זאת ברית. Predmolitelj moli kadiš (bez תתקבל), našto slijedi עליינו¹⁾. Nakon čitave jutarnje molitve običaj je, da se posjećuju grobovi. — Popodne (minha) uzimaju se na sebe talit i tefilin i mole u šahritu izostavljeni psalmi. Iza šemone-esre kaže izvadjenje jedne tore: 3 pozvanika, treći je ujedno maftir. U šemone-esre kaže se נהם u odsjeku שמות, a שטע קוילן u לירושלים²⁾. Pri ponavljanju שמות רב mjesto שים ש'ום, שטע קוילן רפאנן i נאלא ישראַל עננו izmedju nadalje שים שלום i ב' ב', a zatim וליישטעלם u נהם. Iza šemone esre otpada tahnun. Skidaju se talit i tefilin. Tek onda se moli večernja molitva.

¹⁾ 9. Ava se kod Sefarda עליינו ne čita.

²⁾ Posle שמות kažu se, קניתות zatim se čita Tora, pa Maftir, pa onda אשורי ונא למצו.

³⁾ Nema.

Subota, 24. jula. (שבת נהמָן). Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu. Popodne IV. pogl. א"פ²⁾.

Nedjelja, 52. jula. Kod minhe otpada tahnun.

Ponedjeljak, 26. jula, Kod šahrita i minhe otpada tahnun, ali se kaže אל ארך אַפְנֵחַ וְלִמְנֵחַ³⁾.

Subota, 31. jula. Kod šahrita za sidru עֲקָבָע. Popodne V. pogl. א"פ²⁾.

Subota, 7. aug. Iza יְקֻם פּוֹרְקָן posvećenje mladjaka Elula. Po podne VI. pogl. א"פ²⁾.

Ponedjeljak, 9. aug. Popodne uoči roš hodeša רִוְבָּן⁴⁾, kod minhe otpada tahnun. עַלְלָה וַיְבָא.

Utorak, 10. aug. (2. dan roš-hodeša Elula). Red molitava kao u nedjelju, 18. okt.

Srijeda, 11. aug. (2. dan roš hodeša Elula). Red molitava kao u ponедjelјak, 19. okt.⁴⁾. Na koncu šahrita iza danjega psalma duva se u šofar, i to počevši od danas dnevno (osim subote) sve do Erev Roš-hašane. Iza duvanja moli se 27. psalam : לְדוֹד הָאָרוֹן⁵⁾, koji se takodjer kaže iza večernje molitve, i to počevši od danas dnevno (i na subotu) sve do Simhat-tore.

Subota, 14. aug. Popodne I. pogl. א"פ²⁾.

Subota, 21. aug. Popodne II. pogl. א"פ²⁾.

Subota, 28. aug. Popodne III. i IV. pogl. א"פ²⁾.

Subota, 4. sep. Kod šahrita jocer¹⁾ za tu subotu prije Roš-hašane. Popodne V. i VI. pogl. א"פ²⁾.

Nedjelja, 5. sept. 1. dan Selihot, što se mole rano ujutro⁶⁾.

Ponedjeljak, 6. sept. 2. dan Selihot.

Utorak, 7. sept. 3. dan Selihot.

Srijeda, 8. sept. (Erev Roš-hašana 5687). Rano ujutro Selihot. Tahnun samo kod סְלִיחוֹת, dok kod šahrita otpada. Kaže se בְּאֶלְעָזִיר אֲשֶׁר וּבְאֶלְעָזִיר אֲשֶׁר⁷⁾ izmedju molitve ne duva se u šofar. Popodne prije polaska u hram pravi se עֲרֵב חַבְשִׁילֵן.

¹⁾ Nema.

²⁾ Vidi str. 47. primedba 2.

³⁾ Vidi str. 46. primedba 3.

⁴⁾ Kod Sefarda se ustaje na סְלִיחוֹת od dana posle i to pre no što svane dan, posle se svakog dana duva u שְׂוִיף.

⁵⁾ Kaže se svakog dana preko cele godine posle מַעֲרִיב.

⁶⁾ Vidi primedba 4. kod Sefarda uvek isti, jedino se za svaki dan citira naročita pesma.